



# GYNDIJE TƏKMALƏ XƏVATCI, BƏRE XYƏ BƏDYN KOLXOZA, HUN ƏMRE XYƏJI PAK TƏNE DKARBN KOLXOZADA DƏRBAZ BƏKBN.

Parə vəkərnə hasyləte kolxoze Tajtaneda.

Kolxozvane dərbdar G. Harutunjan saja xəvate xyə rənd u təməz 36 meşok gənyəm stənd.



## Əjda hasələta kolhoz

14-e məhəsrja bəre, mala gyndija Rəwane aliye kuceva bə hər dəm dəzgəhi hatəbu xəmələndəne.

Mala gyndijada, hyndyrva diwer, dəri u hər pəkal bə şəkla u lozunga nəxəş dəkən, dəxəməlləne. Tənə çikərn u sərrast krən, əw çure hasyləte, je ky zə mərkəza u nəhija hatəne stəndəne, Kynçe başqə danə kulturaje başqəra u kolxoze başqəra.

Kynçe xyəjikərnə tarəşa u ja tətunə hazərn u je dənə.

Kynçe xyəjikərnə tarəşada sovxoza tarəşxyəjikərne çiki baş gərtijə. Ja Ələgəze zi bə çurə, çurə mələ xyəva. Nav wanda bər bə cə-

və muje mina həvrmuşe je bəzəne Angora, pəze çura „Merinos“ u hrjə wənə nər. Poste wana zə diwerda darda krəne şəkla. Wedəre həje şəkla çurə-çurə şinaje Ələgəze.

Kynçe tətunəda hər çurə tətun həje. Əva kynçe kolxoza Lambalve je, sərnəve həvale Xançjanə.

Çurə təzə şandəne cənd kolxoze nəhije Abarane (Caməşlu—şandijə gənyəm, Allkucəke—Rune nəvişki, pəpər, nan ysa zi kolxoze majin). Şəngavitə zərən şandijə pamidor, badırçan. Kolxoza „Be-xyəde“ şandijə hər çurə təri.

## Nişandajina hasyləte mala gyndijada vəbu

O'da əwlyənda daninə həvrmuş bə hər çurə xyəva. Wedəre gələ çurə həvrmuş hənə, je ky bən şuşada dəbrusən, ysa zi hənə taje həvrmuşe u çurə-çurə parə.

Oda dydjada mərkəza maşinatraktorə nişani həmuja dədə əw peşdacujin cə ky məşkəne maşinatraktorə wan saled paşənda dəst əninə, we dərə sər diwara hənə gələ diagrama, je ky peşdacujina han nişan dədən. Wedərəne şəkə maşina, şəkə maşina je xəvata gynd u je majin.

Ve odeda kynçəki başqəda çitərnə kolxoza gynde Şəngavitə sovxoza G. U-ja 3-a. wana nə y nişan dədən hasyləta xyə, le əmre kolxoze bə tənami bə isbat u rəqəma, ysa wəki mərv le bnerə dkarə pak sərwaxt bə əmre kolxoze u xəvata we.

Bər bə cəvə kyndəra u kəəm, cəwa ky şəvtələ u rəzed majin, je ky zə həbuna GPU-aninə.

Oləkə məzənda gələ kynça hazər krəne. Vedəre bər bə kynçe

xyəjikərnə tarəşa hazər krəne kynçe pəmbə bə hər çurə pəmbə. Tənə nədəreəta tekstilə nəaninə, le dəwsa we şəkə nədəreəta daninə.

Bər bə cəvə nişandajina hasyləta nan zi, wedəre çije fərz dəgərə nəhija Leninakane Bə diagrama hatəne nişan dajine sandəna nan, hasylət u je majin u wan kolxoze Leninakane je ky bunə kolxoze balşeviki, le kolxozvana zi kolxozvane dəwləmənd. Əw gəşk bə diagrama hatəne əjan-kərnə. Bona əve jəke isbat kən, hasylət u xəvathəqə kolxozvana ja roze, cəwa ky je sala par, ysa zi je isalin bə diagrama hatəne nişan dajine.

Bəsa xəbərə kolxoza Bajandureda sala 32-da hər xəvatrozəkira gəhıştijə 7 kilo nan, le 33 saləda 20 kilo, kolxoza İixiəbijədə sala par hər xəvatrozəkira gəhıştijə 8 kilo nan, le isal 18 kilo, Qanlıçaje zərənda sala par hər xəvatrozəkira gəhıştijə 2 kilo, le isal 8,5 kilo, kolxoza Djuzkəndəda dəw-

sa 2 kiloje sala par, 8 kilo, Təpədləkəda dəwsa 3 kiloje sala par, 8 kilo.

Kynçe majinda tənə nişan dajine şinajəd çurə-çurə, pətaka hənğəva, pənçəra u je dənə.

Həvaltja necirə je Fylstantijə odəki eukdə nişan dədə poste çurə-çurə necira u je majin.

Sovxoza zi kynçəkida nişan dədə çurə-çurə təri. Vedəre tənə nişan dajine nədəreəta zavoda konsərve u je dənə.

Bər bə cəvə oda Komisariata

## „Həvt bəve Gjulane zi əwqas gənyəm nəditəbun“

Cənd roz peşda u nəha zi şajikə nəditlə kətijə kolxoze „İntənasionale“. Kolxozvana gəşk zi şanə.

Kolxoze isal 112,000 kilo gənyəm hyləda 48,500 kilo çəh. Dəwsa pəmbə zi gərək zə hykətə bəstinə 132 tsentner gənyəm. Kolhoz bəri wəxtə qədandijə plana bərəfkərnə 44 tsentner nan. Təslimi məşkəne maşinatraktorə kərije 169 tsent. nan, bona sandəna palə u sandəna bəhare sala 1934-a başqə kərije 183 tsentner toxəm, başqə kərije u hyləda 62 tsentner fonda sərbəstijə u 150 tsentner fonda dəbre, zə we şunda dəst pe kərije bəla krəna hasyləte.

Bə qimətə hykətə 84,000 manatlı mal hatijə parə vəkərnə sər kolxozvana.

Hər xəvatrozəkera gəhıştijə 5 kilo 500 gram nar; jək kilo 475 gram çəh, u manətək 80 kapek pərə.

Kolhozvan Gjulane Qamaljan, je ky 500 roz xəvətijə (2 xəvatcənə) stənd 3000 kilo gənyəm, 1000 kilo çəh, bə we hasyləte əw xaniki təzə cədkə u xyəra 3 həb xalısə kərije. Əwi oda xyə təl gənyəm kərije bona we zi gyndijə təkmalə dəbezn. „Həvt kal bəve Gjulane əwqa nan nəditəbun“.

Səqləmiye, wedəre tənə nişandajine çurə çurə nəxyəşi bə şəkla, ysa wəki mərv le nəherəndəne bə paki sərwaxt dəbə.

Le lazəmə əm bəzn, wəki nişandajina han bə tənami əjan nakə əw həmu dəstanin u peşdacujin, cə ky kolhoz u sovxoze mə dəstaninə cəqlə rənçberlijəda. Kolxoza u sovxoza altkrəned u peşdacujined gələk məzən dəst aninə saja maşina, saja təklikkrəna xəvate bə paki, saja parə vəkərnə hasyləte bə rasti.

Le tənə kolhozvan Kamaljan ninə, wəki halək ysa xyəşdanə. Kolhozvan gəşk zi wəxtə nəkətbun kolxoze kəsib bun, le əwana kolxozədə xəvatekə təməz u rənd qədandən, ləma zi İro gəhıştəne əmrəki kulturi u baş.

Ape Həbib, xyə 60 salijə, 28 saleda, wəxtə ky dəkət kolxoze, əw zəf kəsib bu; „qə carəx zi lənge wida tynnəbun“, cəwa ky gələ çara sədre kolxoze həvale Simon bir tinə. Əwi həsav dəkərnə cəwa lodər, dgotən əw nkarə bəvəntə.

Le wəxtə əw bu kolhozvan, ysa xəvəti, wəki gəşk mətəl maji man u nəha halwəxtə ape Həbib gələk rəndə. Dy nəfərə wi hənə. Əwi xyəra maləkə təzə cədkə, 2 cələkə wi hənə, 2 mozək, 20 pəz, 3 dəst nəvin u 2 həb kravate təzə. Həbib nəbədərə kolxoze bu. Səva xəvata xyə stənd 1250 kilo gənyəm.

Parə vəkərnə hasyləte kolxoze Şirazuje nişani gyndijə kolxozvana da, wəki rja kolxoze bona gyndija rja rastə.

Parə vəkərnə hasyləte şunda, roza dənə 19 gyndijə xəbatci təkmalə ərzə dan bəkərnə kolxoze. Kolxoze əw qəbul kərnə.

# ВЪ ҚӘДИНЪН ҚЫРАРА ҒЫРҚЕ ВОНА РЕШДАВЫРНА МЕНА ҒЫҚРА ЗЫНА, ВОНА ӘВОНА ДЫНА РЫНД ТӘВ ХӘВАТА СЕКЫРНА СОТСИАЛИСТИЈЕ ВЪН

Зың колхозада қәватәкә мәзынә. Зың һәр колхозеда дькарын әхтијара хуә дәст биньн. Зыңә тәкмалә, һәр бь колхоза.

## Қәвәтә тәзә колхозада қажим дьвә

Proletariat бь сәркария болшевика 1917 с. сьрије бәре һыкымата пат-җае (tsare) Урһсете вәлгәранд. Һәр һыкымата сәвре бу, вәкә әв зың-сир у қанун сәр стьрије зыңе һь-ланін, је кь зың крһбун һалә қул-тије, у законе уса данін, вәкә әмре зыңе қаси әмре мера кьр кьр һәвалә мера сәре сьһьфедә у је дьне.

Һәв. Ленин һәлә 1920 сәлә го-тьбу, вәкә „әв қануне иһбаткьри дәрһәдә вәкәһәвбунә һәлә әв вәкә һәв бун нинә“ бона азәја зыңе ләзым бу зь алије һәбунә бьһата бөһөкьрне, бона алије һәбунәдә, әв бь сәре хуә блја.

„Вона зың тәмам фреқәт бә, әм-ре we қаси әмре мера бә, ләзымә һәбә һәбунә тәвәји бона зың тәв-хәвәтә нәдәре бьһьд, һәр wi сәхи зың we тәбије мина тәбије мера дәст биньн.“ Һәв. Ленин wa пьрс данлјә, зың кь һәбунә хуә тәк-мәлије һьндьк, рақдәмарә һәтһбун греданә, сї сина сәтәнаји данін, ре-сїја колхоза у сәкьрн реқдәсүјина вана.

Вәхта зың дькәт-колхозе, кол-хоз зәра тәштәкә тәзә бу, нәдити, ләма зї сәтһн бь wi сүрәјра ба-рһь дьбун, әв сүре хәвәтә кол-хозе бу.

Дәстанін у мькәне колхоза, зыңе гьнд дан инәкьтне, вәкә иро әв дькагә нәкь тәне бьвә хуәји әмре хуә, ле әв дькагә әмрәкә тәзә сәкә.

Вәхта зың колхозеда дьхәв-тә, сәва узвәкә колхозе, әв роз һәдә дәстһнә нәкь ть be бона мере хуә, јане је бәве, на, бо-на әве хуәјә, әв бь хуә зь кол-хозе һәдә розе хуә be мьнәт дьстһнә.

Әв ниһан дьдә, вәкә әв зь бьн мьнәтә дәркәтәјә, дьһа алије һәбу-не у идәрәдә стьрије хуә ль бәр хәлқә хәг нәкә, һивја мәлә бақә нинә.

Әв ниһан дьдә, вәкә әв бь хуә дькагә ре зь хуәра бьвине, сьмкә қулти тьнә, зьрбәтә һәтһјә һь-ланлне, вәкә әв дькагә реқдә һә-гә, һьреқәт бьхунә, һәр нәјсә, са-ва дьлә we дьхәзә.

Һәв. Сталин готлјә, „сь кь дәр-һәдә зыңе колхозаданә, гәрәк әванә бир блһн, колхоз бона ва-на сьқаси фәрзһн у ләзым, гәрәк

бирә вана нәсә, вәкә һәр әванә колхозада дькагьн азәја қаси ме-ра дәст биньн, сїје нә колхозә вәдәре һәјә нәвәкә һәв дь бун, колхозада әмре мәрәва вәкьһә-вә. Колхозванә зың гәрәк әве јәкә бир биньн у мина ронаја сә-ве хуә зь қануна колхоза һьз бькьн.“

Бь һәзәра әв зыңекь сәлә кол-хоза дьхәвьтһн бьзәрбдари, вәкә хуә у хәвәтә хуә исе сотсиалистије-да ниһандьдһн, вәкә гьнд дьхәв-тһн у ре дәв у дьрәне хуә һәбу-на сотсиалистије хуәји дькьн, әванә сәррәкә қажим дьвьн мьқабл ку-лака у лодра. Әвә ниһан дьдә, вәкә зыңа пьрса сәркәре хуә рақ фәт крһнә. Әв зың дьһа реқдә сунә, зыңе уса „колхозада қәвә-тәкә мәзынһн“ (Сталин).

Ләзымә али зыңа бькьн, net у фькря вана wi алдә дьһа реқдә бьһьн.

Ләзымә зыңа бькьн һәләкә уса, вәкә зың карьбә тьме нәдәредә бьхәвьтә,

Гьл готһне ван мәрәва раст нинә, јекь дьвезьн маһ хуәјикьрне зәра, бахсе зәра зедәјә јане ја-зым нинә. Әв бона сьхьле сотси-алистијејә, сәбунә we је.

Вәлатә дәрәкәдә, зың қулә, әмре мер у зыңе јәк нинә, we дәрә стьрије зыңе хәгә, вәлатә ка-питалистада дәст бь зьһьстәна бь г-сибунә 5-а дьбә, вәдәре һәјә нив бьрәсбун, мәрәв, вәдәре сльһ дәст да ль-хуә дьхьн, зың қабиле дь-кьн у гьлјә дьне, зың ақаси ру әрдәнә.

Зың вәхта али инләбе дькьн кәләдә зиндәне фашистада сәзәје дькьһьн.

Һәв. Ленин готьбу, — хәватәи бегьл готьн зь бьн қолә империализ-ме хлаз дьһьн.

Пәлә, пәлә зың, гьндиу хәватәи бь һәзәра кәтһн нав wi сьхьл әв сьхьл реқдә бьрһн, ле әв крһн алткьрһн we дьне гьшкәдә бьқә-дә, бона зың бьн нирә капитал хь-лаз бьһн.

Әвә крһн у қәвмәндьне we ақрије ниһан дьдһн, вәкә дур нинә әв роз, гьлјә һәвалә Ленин бь-қәдһн.

Зыңе Тьвақа Сәвре колхозада, бь крһн у хәвәтә хуәвә, we хуә ниһанл зыңе вәлатә мә дәр дьн,

— вәкә ванра бьһьн кьһьси, у бунә зї кьһьси сәва әванә хуә ль зыңе Тьвақа Сәвре бьгрһн у бьдһн рәји вана, вәкә һиньн ська әванә бона азәја хуә we сәва сәрр бь-кьн. Хәнзь инләба сотсиалистије ть сәра зың хьлаз нәбә.

Ғьрқа болшевика әв ре ниһан да-

## Аллаһвердијә

### Пләне сьһьр сәва қадандьнә, һәһәтә қадандьна планә ја 9 мөһә

#### Кәләндьна мәдәне

Сәлә 1933-ада, 9 мөһәдә мә-дәна Аллаһвердије дәвса 11,600 тонн сьһьр данә 12,392 тонн, је кь 106,8 сәләфе пләне кьһьс крлјә.

Мәдәна Сәмлуқе дәвса 37,500 тонн сьһьр данә 27,650 тонн, је кь 73,7 сәләфе пләне је. Комби-нәтә сьһьр је Аллаһвердије 9 мө-һәдә гәрәк 49,100 тонн мәдән бьдәна, ле данә 40,042 тонн, је кь 81,6 сәләфе пләне је.

9 мөһәдә завәдә һәләндьна сьһьр је Аллаһвердије гәрәк 2,035 тонн сьһьр бьһәләндә, ле һәләндлјә 1,369 тонн. Демәк план бь 67,3 сәләфи қәдәндлјә. Демәк 9 мөһәдә дәјндәр ман бона 886 тонн сь-һьр дәрхьн.

#### Кәләндьна кәврә кьргутә

Мәдәне Аллаһвердије 9 мөһәдә гәрәк 2,070 тонн кәврә кьргуте бдәна, ле данә 1,336 тонн, план бь зедәји һәтлјә қәдәндьне, зедә-ји 12,9 сәләфе.

### Төмөрија сәгьрте кьрманча ль нәһия Тәлине

Нәһия Тәлине һәјә 22 гьнде кьрманча. Ван гьндәдә сәзблјә мәкәтәб, зәро дьхуньн бь зьмане де, ле әван мәкәтәбе кьрманчәра ләзымә сәркәри, һәтә иро кьтебе кьма III-а, бьрошур у ләзымәтлјә дь-не мiasәр нәбунә. 22 гьндә кьр-манчәдә һәјә 654 сәгьрт, зь ва-на кьма I-е 200 сәгьрт, кьма II-а 371 сәг. кьма III-а 253 сәгьрт, кьма IV-а 50 сәгьрт. Ле әм бе-зын һәнә гьнде уса јекә ләзымә кьма јәкә мәкәтәбәдә сәзбә, ле һәтә нәһә сәјдәје гьнда нәхьәс-тһнә кьма јәкә тәшкилкьн: сьмкә

### Һәмчывәтә бьлјанә

Института културәе тариқе, ја Ғь-лһстанлјә, бь қьрәра сектсла кьр-манча, мөһә сьләдә гәзи конфе-ранса бьлјанә кь кьрманчи заньн

је. Әв ре инләба сьрије бәре мө-зһнә, вәлгәрәндьнә бурзуазлә у иһбаткьрна диктатура пролетариат. Әв ре бь хуә колхозьн, һьланлнә кулаканә сәва зьһьф, вәкә әмре зыңе у мер вәкә һәв кьр, we сундә алије һәбунәдә диса уса, тәрефе әмьр дәрбазкьрне у хәвә-тәдә.

Зь „Хор-Һәј“.

#### Кәләндьна әрдә

Мәдәне Аллаһвердије 9 мөһәдә гәрәк 1,800 метр бькәләнә дәр-баз бьблјанә, ле кәләнә у дәрбаз бунә 2059,1 метр, је кь 114,33 сәләфе пләне је. Мәдәне Сәмлуқе дәвса 1,330 метри кәләнә у дәр-баз бунә 990,7 метр, је кь 74,41 сәләфе пләне је. Мәдәна Сәһәли—Еллар дәвса 250 метри кәләнә 231,5 метр. Мәдәна Ахталәје дәв-са 220 метри кәләнә 237,74 метр. Алије кәләндьна әрдә мәдәне ком-бинәтә тәвәји пләне хуә бь 94,7 сәләфи қәдәндьнә.

#### Кәләндьн сәва алмәст

Мәдәне Аллаһвердије 9 мөһәдә сәва алмәст дәвса 210 метри кә-ләнә 223,97 метр, демәк 106,2 сәләфе пләне. Мәдәне Сәмлуқе дәвса 840 метри кәләнә 637,71 метр, демәк 75,51 сәләф. Мәдәне Ахталәје дәвса 180 метри кәләнә 89,73 метр, јан 49,2 сәләфе пләне.

сәјдә нәхьәзһн сәре хуә бешһн, дәст бь кьма јәкә кьн.

Зь ван гьнда кьма јәкә карә тәшкилбә гьнде Қәбақтәбә, гьнде Сор, Сабунцие, Дузкәнд у һе је мајлн: гәрәкә сәркәре ронкаја нәһлјә фьк дәрбә бона зәре кьр-манча, усази гәрәкә фькрлһбә бо-на wi гьнди, јекә һәтә нәһә мәк-тәб тьнә навдә, Мәсәлә: Мәкәтәб тьнә Қәбақтәбәдә гьнде Сор у сәргә гьнде мајлндә: әвә јәкә әјан дькә вәкә фькьр кәмә сәр ван гьнда.

Мьқ. Ләтһа Сәфә.

### Кь кьрманчи заньн

Һәмчывәдә дькә, вәдәре we бәнә данін пьрсе зьмане кьрманчи у пьрснә мајлн фәрз, је кь бь алфа-вите кьрманчәра гьредәлнә.

## Candbna paizə nəhija Təlində bər pravale səknijə

Gərək nəhija Təlində candbna paizə 10 e cərlje bərə xlas bə-kərə, le cand təşkiləte nəhije (Aş-mak, Pirmələk, Təlina s. Həko u je majin) candbna paizə həştən həvlja xyə-xyə cujina oportunisti-je, qrare mərəkəzkome u komitea nəhile nəqədandəne, ləma əl can-dbna paizə nəhijədə hələki xrav-əne.

5-e cərlje bərə dəwsa candbna 3700 hektar, nəhijədə 816 hektar hətlje candbne, wəki dəkə 22 sə-ləfe candana paizə. Kolxoza dəw-sa 890 hektar 303 hektar avit-

nə, sovxoza dəwsa 250 hektar, 57 hektar, təkmalə dəwsa 2560 hektar 444 hektar avitlje u di-wanxane şəwre dəwsa 15 hektara, avitləne 12 hektar.

Əvə rəqəme hana nişan dəbdən, wəki xəvata yzəke gunda fərqe u şəwre gunda hələ sət dəcə bona qədandəna pylane əkne paizə.

Gynd hənə, wəki hətta naha həb dəndəke nan navitləne, əz wan gunda jək Aşnakə, Təlina zə-rən, Pirmələk, sədre şəwra gunde Pirmələke, Artəşes Gabriljan də-vezə, wəki gunde mada həndək

baran hətlje ləmaəl pylana pal-zə nəqədandəne. Əw ysa ləbat dəkə, wəki ka kolxoza wana lə dəwra majə, təşt pe nəhatije,"

Sədre şəwra gunde Marlov Va-sil Mohannesjan əl ysa gyl nəda-jə xəvate.

Nəhija Təlində be hətləna ba-raqə gymbəh əl dəbu, candbna paizə dəqədija, cəmkil wədərə şə-lajl zə 38 millimetri dəgəhləzə 40 millimetri, le əm zəndən, wəki bo-na şinbuca zllə nan lazəmə 14 millimetr şəljajl.

Cawa əwana bə sosrətə pylana

əkne paizə nəqədandəne, ysa əl toxəm nədanə təməzkərne, ysa pakl fonda dəstnədaljne naninə səri u je dəne.

Həttə naha gərək 6271,5 tsent-ner toxəm bədana təməzkərne le təməzkərne 2746 tsentner.

Dərəca xyəljje, ja nəhije, pakl gyl nədəjə sər candbna paizə, wəxtədə əw pərs dananjje, pəj nəcuje cəka bona we dərəce cə nəhijədə dəqəwmə.

Gərək tərka van sosrətə bə-dən, xəvata candbna əkne paizə dajinə sər hilməki pak.

## PAJCITJA „RJA TƏZƏ“ BONA MƏ-NA CƏRJA PEŞ DƏST PE BUJƏ, BLƏZYN, XYƏ BƏNƏVISYN.



### Qərarə pajcitja „Rja Təzə“

Məhək	30 kap.
Dy məh	60 kap.
Se məh	90 kap.
Şəş məh	1 m 80 kap.
Sal təmam	3 m 60 kap.

### Əlaməti məqələdar u nəvisarcijə gunde kyrmançara

Hivl zə həmu məqələdar u ni-visarcijə gazətə „Rja Təzə“ te kə-rnə, wəki dərəca nəstəndəna ga-zətədə, bə hynure bəşevikli bə-qaqəşən.

Je ky xyə nəvisləne pajcijə gazeta

„R. Təzə“, le gazete nastinən, əzəjl çahbe bəbdənə redkola „R. T.“ u bənbəvisən bona cə hun-nastinən. Pošte nəhla nəgihinə wə, jan əl çe çihin. Bona we jəke əl əm təstiq dəkən wl şuxyl.

### Ətare Şəro

Goge dərsa xyə dəxunə əşq u həwasi.

Wəxtə hin bunə nakə qəslj;

Həvalərə şəro vədəke xyəndəne u nasi,

Şuxyle bərçdar dərbaz dəkə sər-fəbzazi.

### Goge dərsa xyə dəxunə

Goge nav məktəbədə dərbdarə

Həvaləke çyrvətə u dələlə,

Sər hln bunə xyə dəbə həvalə,

Birnakə səhət u çərə.

Goge lə həmu həvalə dəkə təmija,

Pərə te əşq u həwasa mərjja,

Goge dərbdarə u pionerə,

Dərəce xəvate zə həv dəbzərə.

### Kəcəre bəgynd

Bə qərarə Komisarjata xyəljje gərək dərəca we Vədi-Basare, je xyəljje, kyrmançə gunde laçelje u Surenavane zə gund dərxyştana u dəwsa gunde wan gunde təzə bə-dane. Le dərəca xyəljje nəhija Vədijegyh nədan qədandəna əve pərsə, ləma əl kyrmançə xəvatci nəhatəne çl kəryne.

Naha kyrmanç manə sərə eija be çl. Bə qəgara Komisarjata xyə-lje gərək 1000 manat bərdana

maləke kyrmança, le hətta naha kəpekək nədanə. Mərvn nəzənə dərəca xyəljje, nəhija Vədlje cə duxyrtmiz dəvə.

Zəvəstan gundijara gəhışt, ma-le wana nəhatə səkəryn, naha hale gundija xravə.

Lazəmə organe nəhije lə wan gylja bəpərsən u zutəre qəgarəki dərxyən u dəst pe kən gundije xə-vatci zə wl hall dərxyən.

Mirzəje Qzman.

### Gəli gotyn zə wəlatə

— Germaniada naha 8 millon mərvə be şəxyl hənə, əw kə bə hukymati çəve dəbdən, wəki mərv-ve be şəxyl naha bunə 4 millona.

Çəqa dəcə Germaniada be şə-xylkari zədə dəvə, ysa əl mərvə zəf kəşiv zədə dəbdən u proletar zəf dəvən.

— Zənevədə ministyre Slavja—mərvəqə şəxyle dajin — stəndəna dərva dəkə, naye wl Eftiz bə mi-nistyre Rome Ruştı bejra pəvkət u qəwl gredə wəki əwana (bə huky-mati) naven sər həv u həvra mi-na çinar pakl dərbaz kən.

We qəwl mor bəkən cərlje pa-şənda də bəçərə Belgradədə.

— Həvaltla Angba avtomobila, naye we həvaltije Rols-Ralsə, çər-qə matore təzə dəjə Germanja, əw mator çure wana təzənə.

Əw mator bona əjroplane şə-r-ğyn, əwana zu dəcən.

Əw mator bona neta dajin-stən-dəne hətləne nişankərne.

### Y'lm u texnika

Avtomobila, kə dəfərə

Germaniada zə se təkərə avto-mobil səkəryne, ja kə dəfərə, Sə-va frine avtomobiledə maşinə hə-jə. Wəxtə ky avtomobil sər ərdə-ra dca, əw malle xyə qat dəkə, dədə sər həv. Avtomobille han dkarə car mərvn həllnə u bare dən zi.

Maşina ky şərr dəkə

Bazare Nju—Jorkədə, məjdane nişandajina kara nədəredə, hatə nişandajine „mərvə sənhətije," je ky gəva wəxtə ky şərr bə, gərək bəxəvətə. Maşina hana haçətəkə mina mərvanə, ja ky bə təmamı zə pola hətlje səkərne u sənge wədə qəwata 40 həspl mator (maşinə) həjə.

Maşinə hana bə qəwata radioje dəxəvətə. Maşinə hana dəkarə hərrə, dəkarə pe təvənge gylla bəvezə, bomba bəvezə u bə sən-gylja bəxəvətə.

Redaktore çavdar Ç. Gəncə.